

УЛУУСКА ҮӨРЭХТЭЭНИН 125 СЫЛА

„Осколам—иккис дьиэм“

Быйылгы үөрөх дылыгар 125-с төгүлүн Нам улууңгар ыныран чуорааннар чугдаара туойдулар. Бу лынкынаа тыас ордук көртэйин, диринг ис хонооннон инилиинэ Нам орто оскуолатын учуталларыгар, үөрэнэччилэригэр, оскуоланы сана атыллааччыларга, төрөппүттэрэгэ. Сана үөрөх сыла сабаланынта бу оскуола да дьоңун супталаах событие.

Күммүт-дьылбыт төн да бөлөөрбүтүн, ыараабытын иин кинилэр бүгүнгү үөрүүлэрин сапааырыбыта. Осколаа өр сылларга олохторун, аймнылаа үлэлэрин анаабыт дьон кинин иккис дьиэлэринэн аабаллар. Бу күннэргэ Нам оскуолатыгар үлэлээбит, үөрэммит, олохторун биир чабылхай страницаларынан буолбут кэмнэрин туунан ахтыларлаа уулас хаяатыгар элбахтик бэчээттэнэ.

Нам орто оскуолатыгар олоубун 42 сылын анаабыт, Намы иккис төрөөбүт дойдтуунан аабынаар педагогический үлэ ветеранын, РСФСР, Саха АССР норуутун үөрэбүрүнитин туйгуунун, учуталым Елена Николаевна Габышева туунан ахтан ааңыахпын баардын.

Күн бүгүн көрөүү курдук, кийн куруук кырдааас буулбат. 1955 сыллааха Якутскойдааы педдинституту бүтээрэн химия, биология учуталын идтийн байлаан 22 саастаах эдээрээн Нурбакыяа Нам орто оскуолатын боруугун аан баастаан атыллаабыта. Толло-куттана санаатын бу үөрөх сылларга оскуолаа 14 преподаватель санаатын түмүүтүн уонна көүлээниэ буулбата. Учуталлар кинин өйөбүттэрэ. Елена Николаевна ахтарынан, бу кэмнэ директорынан Данилов М. М., завуунан Гаврильев И. С. аанан кэлбитетэй уонна бэйэтийн саасылаахтара, арый абаа саастаахтара түмсэн сурдээх эйлээх, түмсүүлэх колективы тэрийбитэр. Учуталлар тааарылаах үлэлэрин урдук культураалаа, кийн билийнээх, ирдэвиллээх салаааччылар — директордаах завуч — сөнөөх хаяхынан ыылпыттара. Оччолорго оскуола колектива оройонготаа саамай улахан коллектив этэй.

Осколаа онообуун итилийэрэ, оттук майын учуталлар овборон ыктыа бэлэмниллэрэ, үөрэнэргэ үлэлэрнэ гэ усулуобуйн төн да ыараахын иин, педколлектив оболорго кийн билийн, этхан өттүнэн сайдарыгар бары сабалылын уураг үлэлнэрэ. Эдэр учуталларга оройонготаа педагогтар Шапошников И. И., Нифонтов Н. А., Суздалов К. П., Авксентьев О. В., Колесова Е. П. у. д. а. бэйэлэрин тэгнэхтэрин курдук тутан, сүбэ-ама биэрэллэрэ, үлэлэрнгэр көмөлөхөнлөрө.

Елена Николаевна үлэлээб 42 сылын устайгар оскуолаа үе дынтигэр, 12 директорга, элбэх завучтарга үлэлээтий. Онтон ордук өйүгэр хаалан хаалбытын санаатынаа, директор Карпов И. П. үөртэй-нитин үлэтигэр улахан уларыйылары киллэрбт, үөрэнэччилэргэ убаастабылаахтын сыйынаннаар, төн кылларын иччүүгийн огоро сатырын чуолаан бэлиэтнэр. Ол да иин оболор кинин олус сөбүлүүллэр, принципиальнай, үтүү санаалаах кийн быйытынан сыйыллар. Директор учуталларга методика өттүнэн эмий улахан көмөн огоро.

Романов С. С. оскуола материальний базатаа ханты-рыгар, кабинеттой системаны киллэригэ улахан үлэни ыылпыта, сана оскуолаа байримагын онотторпора.

Захаров И. И. директор түбүктээх үлэтийтэн биржээ мэ буул, методхолбоук мероприятиеларын ыылпыта онохуулаах, технический средствоаларынан толоруу хаяаччыллылаах гына онохуллубуттара.

Ити курдук директордар бэйэлэрэ тус-туспаа супталаах иччээх, улахан колективы салайыгы улахан оройонготаа дьон этилэр. Кинилэргэ иччээх-үөртэй үлэбэ, методичекий көмөн огорууга оскуолаа завучтара улахан күүс-көм бууллалар.

— Сыралаах үлэни тумутаа, ситетэ суух даннайынан, 20 үөрэнэччий биология, химия учуталлара, 7 химик, агрономик, 130 эмп уонна 142 тыа хаяайыстыбатын специалистар бууллалар. Улууспар Кривощапкина Г. А., Новгородова М. С. бил-

ыччаттары билигэ-көрүүгэ

ицээлэх биология, химия учуталлара буулбуттарынан кийн туттабын, дипи Елена Николаевна уонна анаабыт түснэгээн көрдөнүүгэ педколлектив сорунуудаахтын түрмутта. Оноо сүрүн төннүүн, үеэн ахтыллыбыг буулбуттарынан хас сыллаахаа, хас оюу оскуоланы бүтээрбите, кийн ханна үөрэммитин, билигийн тутуу үлэлнэрийн толоруу сурона сильдар.

Елена Николаевна Габышева кылаас салайааччытын бийнтийнан 1962 сыллаахаа бастаки хаяааччыларын түтүпүүт. Оболор оскуолаа народий хонтууруул группатын салайыбыта. Бэйэтийн бийнтийнан хаяааччыларын түтүпүүт, бары тутуспүүн, Модукка сүнүү үлэтигээр үлэлнэрийн тахсыбыттара. Учуталлара кинилэр кытатуу куруук сибээстэнээр, үлэлнэрийн хамнастарын билсигээр туттуу.

Бастаки Е. Н. Габышева салалттынан естествознания кабинета тэриллибээтэй, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын итэллэрэ. Оюулор сурдээх көхтөөхтүүк кытаталлара. Обуурттарыттан бүтээхийн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна оччолорго сурдээбин көмөн огоро түүнүүн итэллэрэ. Эдэр учуталларга оройонготаа педагогтар Шапошников И. И., Нифонтов Н. А., Суздалов К. П., Авксентьев О. В., Колесова Е. П. у. д. а. бэйэлэрин тэгнэхтэрин курдук тутан, сүбэ-ама биэрэллэрэ, үлэлэрнгэр көмөлөхөнлөрө.

Осколаа онообуун итилийн эрэ, оттук майын учуталлар овборон ыктыа бэлэмниллэрэ, үөрэнэргэ үлэлэрнэ гэ усулуобуйн төн да ыараахын иин, педколлектив оболорго кийн билийн, этхан өттүнэн сайдарыгар бары сабалылын уураг үлэлнэрэ. Эдэр учуталларга оройонготаа педагогтар Шапошников И. И., Нифонтов Н. А., Суздалов К. П., Авксентьев О. В., Колесова Е. П. у. д. а. бэйэлэрин тэгнэхтэрин курдук тутан, сүбэ-ама биэрэллэрэ, үлэлэрнгэр көмөлөхөнлөрө.

Елена Николаевна үлэлээб 42 сылын устайгар оскуолаа үе дынтигэр, 12 директорга, элбэх завучтарга үлэлээтий. Онтон ордук өйүгэр хаалан хаалбытын санаатынаа, директор Карпов И. П. үөртэй-нитин үлэтигэр улахан уларыйылары киллэрбт, үөрэнэччилэргэ убаастабылаахтын сыйынаннаар, төн кылларын иччүүгийн огоро сатырын чуолаан бэлиэтнэр. Ол да иин оболор кинин олус сөбүлүүллэр, принципиальнай, үтүү санаалаах кийн быйытынан сыйыллар. Директор учуталларга методика өттүнэн эмий улахан көмөн огоро.

Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна оччолорго сурдээбин көмөн огоро түүнүүн итэллэрэ. Эдэр учуталларга оройонготаа педагогтар Шапошников И. И., Нифонтов Н. А., Суздалов К. П., Авксентьев О. В., Колесова Е. П. у. д. а. бэйэлэрин тэгнэхтэрин курдук тутан, сүбэ-ама биэрэллэрэ, үлэлэрнгэр көмөлөхөнлөрө.

Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да иин 1964 салалттаа химия кабинета республиканской көрдээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Тыннаах мунинкука кылларын иччүүгийн эрэ, онтон кийн химия, биология кабинеттарыг гар араасыбыта. Бу кэмнэ учуталларын көүлээниэн пришкольной участак тэриллэн обуурт астара олордоллубуттара, сибээстэнээр үүнэрийлийбитеэр. Елена Николаевна бэйэтийн предметийн пришкольной участак тэриллэрэ, ол да

КҮҮНГУ КИНИ КУТА-СҮРЭ

Күүнгү киши күлбүтүнэн...

Саха өхүн хоноонун сорбото.

Унылая пора! Очей очарование!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увиданье,
В багрец и в золото одетые леса...

А. С. Пушкин.

Саргылаах, уйгулаах са-
маан сайн ааста. Курус са-
наа көбөр күтүр күүн кэл-
лэ. Кырдык да, халлаан
улам тымынай, сотору-сотору
ууну ардахтар кэлэнэр,
үен-көйүр ийнээн, көтөрдөр
собуруу көтөннөр киши эрэ
санынай кэм буодлаа —
күүн. Аны сотору сир то-
гонон, хаар туһэн айлыбайт
ийнинээ турдаа. Ити ба-
рыта самаан сайн устата
бөөрөөбүт, тупсубут кү-
рүөбүтүн (аурабытын) сак-
саптад, ол оттон сиэтэрэн
тупсубут куппутун-сүрбүтүн
баттаабат буолуон табыллы-
бат кэм кэллэ.

Ол эрээри барыта оннук
санынай буолбатах ээ. Дэ-
лээбэ да саха «Күүнгү ки-
ни күлбүтүнэн», — диең ёс
хоноонугар этий?! Хапта-
бас, сүгүн, отон, тэллэй
арааны хомуйан, эггин эгэл-
гэтик астаан ханааныбыт,
обуруот аха, хортуюппу,
бүрдүк бөөнүүнээр, ону
хомуйарга былдьаныктаах
үлээбэ түмүллэ сыйрттыбыт.
Аны сотору идэхэлзэрбитин
сүүсэе биэртэлээн, уйгу
бынайг ыныабын ыныахпүт тур-
даа. Уопсайынан, күүн ас-
чүүд дэлэйэн, онтон киши эрэ
нгүү мунх, күүнгү булт бу
санаатаа-оноото көтөүллэр, эмээ санааны-инээн и

дуонуйар, ол аата барыбыт
салгын кута, күүн да буол-
лар, салгын бөөрөгүүр. То-
то-хана эгэлгэ аны анаан, эп-
пилт-хааммыт уйгутуан, буор
кулпуп чингири, тупсар.

Көрүн эрэ, улуу Пушкин
күүнүн санийык, ол эрээри ки-
нины абыныыр кэрэ кэм динр
күүнгү кэм кэрэтийн сөбү-
лүүрүн, ол эрээри бираанай-
даар кэрэ, айлырдаа хэлтийн
тэ күүн баий-талым буола-
рын, от-мас кынлын көмүкэ,
кулумурдүүр кынлыг таангыбытын
уустаан-уранаан хонуйар. Кырдык да, күүн
бэйзэ туспатык олус бэрт.
Санаан көрүн, Сэмэнэп та-
гара (балаан ыйын 14 күүн)
кэниттэн дъяхтар са-
йна иккисээн эргийэрин,
бийр да бывыта суюх, күлү-
мурдэс сирдик күннээх,
муттээх хойдуу салгынаах
бүрдэбай-кынныайтга суюх
ичигэс аламаадай күннэр кэ-
лэллэрин. Ол кэмнээ сиргэ-
дийгудаа сильдар, төрөөбүт
айлычаны кынта ситимнээр
ийн куту бөөрөгтөрө адлас
чуолкай.

Күүн мангнайг хэр тү-
нүүтэ бэйзэ туспа кэрэлэр-
дээх бираанынык. Күүнгү
нгүүдэл дэлэйэн, онтон киши эрэ
нгүү мунх, күүнгү булт бу
санаатаа-оноото көтөүллэр, эмээ санааны-инээн и

нүүрдэр, эти-сииин сэргэх-
ситэр наанаа үүчгэй түгэнэр.
Итилэргэ барытыгар күппут
бары өрүтээр: ийз, буор,
салгын куттар — тупсаллар,
ол аата күрөбүт бүтүннүү
уйгуланар, күппут-сүрбүт бу-
туннүү бөөрөгүүр.

Аны бирий бэлиэтийри барь-
ллар. Саха сирэ тыысы
айыллаа, тымнын эрдэ-
тухэрин киши барыта билэр.
Ол эрээр, тобо эрэ дынэлэ-
ри оттор (отопител-най) кэм,
Россияга бутуннүүтүгээр кур-
дук, балаан ыйын 15 күү-

нүүтэн сабаланар. Ону ко-
тельнайдары, ититэр тиһик-
тэри кэмнээр бэлэмнээбэккэ
куруу-хойутатан сабалыл-
лар.


Ол иин күүн аайы ут-
мэн элбэх дынэлэргэ тонгор-
хатар, доруобайтайн нам-
ньяртар, ол аата — буор
кутун мелтээр, аны кни-
гаар холлуута, санаа-инээ
түнүүтэ, ол аата — салгын
кут надыраанына бөө та-
хаариллар. Уопсайынан, күүн
аайы сүүнүүн тынын-
ча дьюн күрүэлэрин соруян-
ча сабаланарын соруян

саҳсатар, ол онон куттарын-
сурдэри тохутар курдукпүт.
Маны инникитин табатык
өйдөөн, септөөхтүк дъаанаар
буоларбыйт наада.

Көстөрүн курдук, күүн-
гү кэмнээ киши кутун-сүрүн
мелтээр да, тупсар да
өрүтээр бааллар. Маныха,
мин санырыбынан, мелтээр
өттүн буолуухтаах буолбу-
тун курдук ылынан, аахай-
батык туттаа тулуй са-
тыыр, оттон тупсар даа-
тый, байыр чугастык ылынан,
болжомтолоохтук сиынаны-
нан, бэйэ кутун-сүрүн бөөр-
гөтөр курдук тэринэ. сатыр
ордук буолуухтаах. Ол иин
аскыт-үолгүт хасааны ёссо

хагатарга, кыстыкка бэлэм-
нээнэгэ, дызи-уоту, тана-
ны-сабы бэлэмнээригэ ёссо
дъаанаан үлэлжихээ, күүн-
гү айылбаа бэлэхтэбийт сэ-
дэх үтүү күннэрин табатык
туханаха, мунхада, булт-
ка кытта сатыаха, кини-
наары холгинаарбака, са-
нааны-инээн түнээрбэккэ,
үерэ-көтэ сильдыхаха. Ог-
чою сайын тупсубут куккүт-
сүргүт ёссо бөөрөгүү, сили-
гилии сайдыа.

Рум УШНИЦКАЙ,
РФ журналистарын
Союун чилиэн.



БИЛБИТ-КӨРБҮТ ЭППИТ...

XXI ҮЙЭ! ЧАҲЫНЫ ТЭНГНИИРГЭ УОЛДАСТА

НОСТРАДАМУУ ҮРҮТААЧЧЫЛАР АЛБАҢЫЛЛАРЫГАР ЭРЭНИЭБИН

Тагар тахсахтарын сөлтөөх алдьархай-
даах ынырыктарга кырдык-хордук кур-
дук сиғэнэллэр. Кинилэртэн сорохторо,
астрологияны уонна атын оккультийн
наукалары итэбэлээчилэр чугастаа
сылларга киши аймады арасын биылаан-
наар күттэлэр дин сабаалыллар. Маныха
бары сибэтийн кинигэлэрэг, ол ини-
гэр Коранга, икки Заветка сиғэнэллэр,
кинилэр этэллэрийн олорго Апокалип-
сис курдук аан дойдугаа катализм-
нар балача чуолкайдьы этиллийтэр.

Ордук чуолаан орто үйтээби француз-
ской итэ көрөөч Нострадамус «дъыл-
баны ынай» хонооноругар сиғэнэллэрн
олус таптыллар. Ити хоноонор сүүнү-
нэн сильлар анараа өттүлэригэри киши бу-
куллар, өйдөөбүт сүүнхэлэрийн сурул-
лубуттара, онон барыта тылбаасчыт-тол-
куйдаачылартан тутуулктаа. Кинилэр-
тэн бийрдэстэрэ, мистиканан улундай
французской күтюрье Пако Рабан бигэр-
гэгээр. Нострадамус санаатынан иккис-
тээн үнүс тыынычаа кирии — бу Сир-
гэ улаан уларычылар кэмнэрэ. Ити Балык (Рыба) зодиакальнай бэлэтийн
ааспүт тыынычаа сильлаах эпоханы са-
за, Водолей бэлэлээрэх эпоханан солбү-
йууну көрдөрэ. Уопсайынан ыллаха, Нострадамуу толкуйдаачылар кэлэр
тыынычаа силь киши аймак чечирээнийн-
сайдытын кэмнин буолу дин бигэр-
гэгээр, оччоо киши аймак сөвүмэр са-
наа бийлилэри ылмаа, культура альс
инники хардышылаа, саамай кылаабы-
найа — ил-эйе, гармония сатылыя. Су-
дургутук эттэхээ, фантаст-сүрүүлэхчилэ-
хийн эхийн айлыгылаах итэ бөөрүүлэ-
рэ олохко кирир. Ол эрээри улаан
«ноо» баар.

Сирдээби бу ырайга кирии, Нострадамуу
хонооноруун расшифровкын итэ-
бэйдэххэ, балача дыалханаах буолу-
ба. Чуолаан сабааланар (орт үйтээби
итэ бөөрүүчүү уонна билигни кинини тол-
куйдаачылар албайылларыгэр эрэни-
бин): бийр-икки сильнан аан дойдугаа
бийр-икки сильнан тахсээ дин. Сэйблэннинээх.
Бийр өртүттэн — фундаменталистская
туруктаах Илигни дойду, иккис өртүт-
тэн — моралья «үйүүтган» кыратык
сыйтыйн эрэд Ардаа дойду. Нострадамус
элбэх хонооноруун ирсээн Ближний Вос-
токтан сабааланы дин өйдөбүлү биэрэл-
лэр, оноо билигни бийн-майги И-
зраиль уонна арабтар икки ардлыгыг
утарыга турсууттан кырдык олус кут-
талаах. Ол олус өрдөөбүт итэ бөөрүүн
байыннай төлөнгө регион элбэх дойдлу-
лара хабиллыахтара, Европаа кэлээ
уонна Испанияны, Францияны, Португа-
лияны, Италияны таарыгылаа, Рими был-

дьяан ыллахтара, Марсель урусхалла-
наа. Париж эмээ бэрэ суюх дылжан-
наа күүтэр — киниэх «тимир, уот, чу-
маа уонна буускалар» саба түнүүхтэрэ.

Нострадамус этэрийн дээ манын эл-
бэх сиэртибэлээх идээн 2026 сильга дыл-
лы салжан барыхтаах. Ардааны дой-
дуу ырыатаа ылланан бүтээрийн гыммыты-
гар «Бурбоннаар королевский динэ кэр-
гээнэрийн кырдыбас лабаатын оботун»
салалтайнан планета бары доруобай
куустээр холбоонлор уонна фундамен-
талисти супостаттарга хардана биэрэллэр.

Манын буолуухтаах курдук ирсээн-
гээ Россия ханын позицийн ылары?
Орто үйтээби итэ бөөрүүчүү толкуй-
даачылар санааларынан кини араанын
цивилизацийн дээхи буолара саарбах;
тух-ханын иннин Илигни дойдудалы
кытэ тикснээ. Ол кэниттэн чуолаан
Россия буола турары религийн-философийн
бийрдэхэлэнгэ биллэр-көстөр оруу-
луу ылмаа. Ол түмүгэр үнүс тыынычаа
силь устасын тухары сагаа религия (итэ-
бэл) үсүкүү, кини бары норуотары
уонна континенинаар холбоулаа, бары бут-
тун бураатаны уонна дьоллоо олох
кэлээ. Бутутэ үчүгэй. Эссе итэ бөөрүүл-
лүүрүн уонна атын түктэри би-
нылары мучу туслут кири.

Үеүээ этиллийнкээ өйдөхтүк-тайдээх-
түк сильчанынайын, Нострадамус хо-
нооноругар этиллэр кытанаах сэргийн
курдук, ол эрээри умнууынг: бу түмүк-
тэн эрэд сүүс силь кини аймак историй-
тагар саамай элбэх хан тохтуулаа, итэ
бийгигийн элбэхээ үертийтээх этэ.

Чопчы ыллахха, сага тыынычаа силь
буорогар кини аймады тух-ханынайын?

Демография французской националь-
ной институтуун экспертерээ билгэллийн-
рэн сага сабааланар сүүс силь планете-
таа нэхийнлийнээ салгын элбэхиннин
бэлэтийнээ: билинги алта миллиард
киниттэн XXI үйэ бүтүүтүгэрийн
уонна атаа дойдугаа дойдуу динээ
дойдуу динээ. Сэйблэннинээх.
Бийр өртүттэн — фундаменталист
туруктаах Илигни дойду, иккис өртүт-
тэн — моралья «үйүүтган» кыратык
сыйтыйн эрэд Ардаа дойду. Нострадамус
элбэх хонооноруун ирсээн Ближний Вос-
токтан сабааланы дин өйдөбүлү биэрэл-
лэр, оноо билигни бийн-майги И-
зраиль уонна арабтар икки ардлыгыг
утарыга турсууттан кырдык олус кут-
талаах. Ол олус өрдөөбүт итэ бөөрүүн
байыннай төлөнгө регион элбэх дойдлу-
лара хабиллыахтара, Европаа кэлээ
уонна Испанияны, Францияны, Португа-
лияны, Италияны таарыгылаа, Рими был-

лэри килээр итэлэр.

Кини аймак оловун хаачыстыбата хай-
дах буолуобай? «Үнүс аан дойду» граж-
даннарыгара кини учүгэй этээ кэмч. Оскоте тупсар да буоллааны, улахан
ыстагалааны суюх буолу. Футуролог-
тары итэбэлэхээ, индустримальный сайдылаах дойдудалы саамай дынгнээх
диктилэр күүтэллэр. Ханикстар? Элбэх-
тэр. Холобур, «өйдөх» дынэлэр, олорго
олохко улахан суюлалаах функциялар
барылара кириэт улахан кылаахтаах компьютэрд көмөлөрүнэ толоруултухтара.
Оптический уонна спутниковай сибээс ке-
мөтүүн бийр сабытын айхатаа, туюу
холбоухтара, түнүүк сабытын айхатаа,
туу холбоухтара, айылыг сильтара
хамаандын биэрэхтэрэ, итэ кэмнээ ититэр системаны
холбоухтара, түнүүк сабытын айхатаа,
туу холбоухтара, айылыг сильтара
хамаандын биэрэхтэрэ, туюу баарыларын, оны тэнээ айы-
чүлүү абаалыарын, олон уолаа. ЭВМ-нан толоруулуу. Ван-
най хос личийн гигиена миэстэйттэн хан-
нигээр күүтэллэр. Халаатын гэлэннингэ
хан баттаанын түнүүн дааннайдары
«устан ылар» аппаракка кубулуйу, оттон
туудалт баардаахына, доруобай түнүүн
дааннайдары компьютердэй биэрээ,
наадалаах анализаторы

